विकिस्रोतः

ദേവീഭാഗവതപുരാണമ്/സ്കന്ധഃ 05/അധ്യായഃ 17

< ദേവീഭാഗവതപുരാണമ് | സ്കന്ധഃ 05

രാജപുത്രീമന്ദോദരീവൃത്തവർണനമ്

വ്യാസ ഉവാച ..
ഇതി ശ്രുത്വാ വചസ്തസ്യ ദേവീ പപ്രച്ഛ ദാനവമ് ..
കാ സാ മംദോദരീ നാരീ കോഽസൗ ത്യക്തോ നൃപസ്തയാ .. 1 ..
ശഠഃ കോ വാ നൃപഃ പശ്ചാത്തന്മേ ബ്രൂഹി കഥാനകമ് ..
വിസ്തരേണ യഥാ പ്രാപ്തം ദുഃഖം വനിതയാ പുനഃ .. 2 ..
മഹിഷ ഉവാച ..
സിംഹലോ നാമ ദേശോ ഽസ്തി വിഖ്യാതഃ പൃഥിവീതലേ ..
ഘനപാദപസംയുക്തോ ധനധാന്യസമൃദ്ധിമാൻ .. 3 ..
ചംദ്രസേനാഽഭിധസ്തത്ര രാജാ ധർമപരായണഃ ..
ന്യായദംഡധരഃ ശാംതഃ പ്രജാപാലനതത്പരഃ .. 4 ..
സത്യവാദീ മൃദുഃ ശൂരസ്തിതിക്ഷുർനീതിസാഗരഃ ..
ശാസ്ത്രവിത്സർവധർമജ്ഞോ ധനുർവേദേഽതിനിഷ്ഠിതഃ .. 5 ..
തസ്യ ഭാര്യാ വരാരോഹാ സുന്ദരീ സുഭഗാ ശുഭാ ..
സദാചാരാഽതിസുമുഖീം പതിഭക്തിപരായണാ .. 6 ..
നാമ്നാ ഗുണവതീ കാംതാ സർവലക്ഷണസംയുതാ ..
സുഷുവേ പ്രഥമേ ഗർഭേ പുത്രീം സാ ചാതിസുന്ദരീമ് .. 7 ..
പിതാ ചാതീവ സംതുഷ്ടഃ പുത്രീം പ്രാപ്യ മനോരമാമ് ..
മന്ദോദരീതി നാമാസ്യാഃ പിതാ ചക്രേ മുദാന്വിതഃ .. 8 ..
ഇംദോഃ കലേവ ചാത്യർഥം വവൃധേ സാ ദിനേദിനേ ..
ദശവർഷാ യദാ ജാതാ കന്യാ ചാതിമനോഹരാ .. 9 ..
വരാർഥം നൃപതിശ്ചിന്താമവാപ ച ദിനേദിനേ ..
മദ്രദേശാധിപഃ ശൂരഃ സുധന്വാ നാമ പാർഥിവഃ .. 5.17.10 ..
തസ്യ പുത്രോഽതിമേധാവീ കംബുഗ്രീവോഽതിവിശ്രുതഃ ..

ബ്രാഹ്മണൈഃ കഥിതോ രാജ്ഞേ സ യുക്തോഽസ്യാ വരഃ ശുഭഃ .. 11 ..
സർവലക്ഷണസംപന്നഃ സർവവിദ്യാർഥപാരഗഃ ..
രാജ്ഞാ പൃഷ്ടാ തദാ രാജ്ഞാ നാമ്നാ ഗുണവതീ പ്രിയാ .. 12 ..
കംബുഗ്രീവായ കന്യാം സ്വാം ദാസ്യാമി വരവർണിനീമ് ..
സാ തു പത്യുർവചഃ ശ്രുത്വാ പുത്രീം പപ്രച്ഛ സാദരമ് .. 13 ..
വിവാഹം തേ പിതാ കർതും കംബുഗ്രീവേണ വാംഛതി ..
തച്ഛ്രുത്വാ മാതരം പ്രാഹ വാക്യം മന്ദോദരീ തദാ .. 14 ..
നാഹം പതിം കരിഷ്യാമി നേച്ഛാ മേഽസ്തി പരിഗ്രഹേ ..
കൗമാരം വ്രതമാസ്ഥായ കാലം നേഷ്യാമി സർവഥാ .. 15 ..
സ്വാതംത്ര്യേണ ചരിഷ്യാമി തപസ്തീവ്രം സദൈവ ഹി ..
പാരതംത്ര്യ പരംദുഃഖം മാതഃ സംസാരസാഗരേ .. 15 ..
സ്വാതംത്ര്യാ ന്മോക്ഷമിത്യാഹുഃ പണ്ഡിതാഃ ശാസ്ത്രകോവിദാ ..
തസ്മാന്മുക്താ ഭവിഷ്യാമി പത്യാ മേ ന പ്രയോജനമ് .. 17 ..
വിവാഹേ വർതമാനേ തു പാവകസ്യ ച സന്നിധൗ ..
വക്തവ്യം വചനം സമ്യക്ത്വദധീനാഽസ്മി സർവദാ .. 18 ..
ശ്വശ്രൂദേവരവർഗാണാം ദാസീത്വം ശ്വശുരാലയേ ..
പതിചിംത്താനുവർതിത്വം ദുഃഖാദുഃ ഖതരം സ്മൃതമ് .. 19 ..
കദാചിത്പതിരന്യാം വാ കാമിനീം ച ഭജേദ്യദി ..
തദാ മഹത്തരം ദുഃഖം സപത്നീസംഭവം ഭവേത് .. 5.17.20 ..
തദേർഷ്യാ ജായതേ പത്യൗ ക്ലേശശ്ചാപി ഭവേദഥ ..
സംസാരേ ക്വ സുഖം മാതർനാരീണാം ച വിശേഷതഃ .. 21 ..
സ്വഭാവാത്പരതന്ത്രാണാം സംസാരേ സ്വപ്നധർമിണി ..
ശ്രുതം മയാ പുരാ മാതരുത്താനചരണാത്മജഃ .. 22 ..
ഉത്തമഃ സർവധർമജ്ഞോ ധ്രുവാദവരജോ നൃപഃ ..
പത്നീം ധർമപരാം സാധ്വീം പതിഭക്തിപരായണാമ് .. 23 ..
അപരാധം വിനാ കാംതാം ത്യക്തവാന്വിപിനേ പ്രിയാമ് ..
ഏവംവിധാനി ദുഃഖാനി വിദ്യമാനേ തു ഭർതരി .. 24 ..
കാലയോഗാന്മൃതേ തസ്മിന്നാരീ സ്യാദ് ദുഃഖഭാജനമ്..
വൈധവ്യം പരമം ദുഃഖം ശോക സംതാപകാരകമ് .. 25 ..
പരോഷി(പി?)തപതിത്വേഽപി ദുഃഖം സ്യാദധികം ഗൃഹേ ..

മദനാഗ്നിവിദഗ്ധായാഃ കിം സുഖ പതി സംഗജമ് .. 26 ..
തസ്മാത്പതിർന കർതവ്യഃ സർവഥേതി മതിർമമ ..
ഏവം പ്രോക്താ തദാ മാതാ പതിം പ്രാഹ നൃപാത്മജാ .. 27 ..
ന ച വാംഛതി ഭർതാരം കൗമാരവ്രതധാരിണീ ..
വ്രതജാപ്യപരാ നിത്യം സംസാരാദ്വിമുഖീ സദാ .. 28 ..
ന കാംക്ഷതി പതിം കർതും ബഹുദോഷവിചക്ഷണാ ..
ഭാര്യായാ ഭാഷിതം ശ്രുത്വാ തഥൈവ സംസ്ഥിതോ നൃപഃ .. 29 ..
വിവാഹോ ന കൃതഃ പുത്ര്യാ ജ്ഞാത്വാ ഭാവവി വർജിതാമ് ..
വർതമാനാ ഗൃഹേഷ്വേവം പിത്രാ മാത്രാ ച രക്ഷിതാ .. 5.17.30 ..
യൗവനസ്യാംകുരാ ജാതാ നാരീണാം കാമ ദീപകാഃ ..
തഥാഽപി സാ വയസ്യാഭിഃ പ്രേരിതാഽപി പുനഃ പുനഃ .. 31 ..
ചകമേ ന പതിം കർതും ജ്ഞാനാർഥപദ ഭാഷിണീ ..
ഏകദോദ്യാനദേശേ സാ വിഹർതും ബഹുപാദപേ .. 32 ..
ജഗാമ സുമുഖീ പ്രേമ്ണാ സൈരംധ്രീഗണസേവിതാ ..
രേമേ കൃശോദരീ തത്രാപശ്യത്കുസുമിതാ ലതാഃ .. 33 ..
പുഷ്പാണി ചിന്വതീ രമ്യാ വയസ്യാഭിഃ സമാവൃതാ ..
കോസലാധിപതിസ്തത്ര മാർഗേ ദൈവവശാത്തദാ .. 34 ..
ആജഗാമ മഹാവീരോ വീരസേനോഽതിവിശ്രുതഃ ..
ഏകാകീ രഥമാരൂഢഃ കതിചിത്സേവകൈർവൃതഃ .. 35 ..
സൈന്യം ച പൃഷ്ഠതസ്തസ്യ സമായാതി ശനൈഃ ശനൈഃ ..
ദൃഷ്ടസ്തസ്യാ വയസ്യാ തു ദൂരതഃ പാർഥിവസ്തദാ .. 36 ..
മംദോദര്യൈ തഥാ പ്രോക്തം സമായാതി നരഃ പഥി ..
രഥാരൂഢോ മഹാബാഹൂ രൂപവാന്മദനോഽപരഃ .. 37 ..
മന്യേഽഹം നൃപതിഃ കശ്ചിത്പ്രാപ്തോ ഭാഗ്യവശാദിഹ ..
ഏവം ബ്രുവത്യാം തത്രാസൗ കോശലേന്ദ്രഃ സമാഗതഃ .. 38 ..
ദൃഷ്ട്വാ താമസിതാപാംഗീം വിസ്മയം പ്രാപ ഭൂപതിഃ ..
ഉത്തീര്യ സ രഥാത്തൂർണം പപ്രച്ഛ പരിചാരികാമ് .. 39 ..
കേയം ബാലാ വിശാലാക്ഷീ കസ്യ പുത്രീ വദാശു മേ ..
ഏവം പൃഷ്ടാ തു സൈരംധ്രീ തമുവാച ശുചിസ്മിതാ .. 5.17.40 ..
പ്രഥമം ബ്രൂഹി മേ വീര പൃച്ഛാമി ത്വാം സുലോചനമ് ..

കോഽസി ത്വം കിമിഹായാതഃ കിം കാര്യം വദ സാംപ്രതമ് .. 41 ..
ഇതി പൃഷ്ടസ്തു സൈരംധ്ര്യാ താമു വാച മഹീപതിഃ ..
കോസലോ നാമ ദേശോഽസ്തി പൃഥിവ്യാം പരമാദ്ഭുതഃ .. 42 ..
തസ്യ പാലയിതാ ചാഹം വീരസേനാഭിധഃ പ്രിയേ ..
വാഹിനീ പൃഷ്ഠതഃ കാമം സമായാതി ചതുർവിധാ .. 43 ..
മാർഗഭ്രമാദിഹ പ്രാപ്തം വിദ്ധി മാം കോസലാധിപമ് ..
സൈരംധ്ര്യുവാച ..
ചന്ദ്രസേനസുതാ രാജന്നാമ്നാ മന്ദോദരീ കില .. 44 ..
ഉദ്യാനേ രംതുകാമേയം പ്രാപ്താ കമല ലോചനാ ..
ശ്രുത്വാ തദ്ഭാഷിതം രാജാ പ്രത്യുവാച പ്രസാധികാമ് .. 45 ..
സൈരംധ്രി ചതുരാഽസി ത്വം രാജപുത്രീം പ്രബോധയ ..
കകുത്സ്ഥവംശജശ്ചാഹം രാജാഽസ്മി ചാരുലോചനേ ..46..
ഗാംധർവേണ വിവാഹേന പതിം മാം കുരു കാമിനി ..
ന മേ ഭാര്യാഽസ്തി സുശ്രോണി വയസോഽദ്ഭുതയൗവനാമ് .. 47 ..
വാംഛാമി രൂപസംപന്നാം സുകുലാം കാമിനീം കില ..
അഥവാ തേ പിതാ മഹ്യം വിധിനാ ദാതുമർഹതി .. 48 ..
അനുകൂല പതിശ്ചാഹം ഭവിഷ്യാമി ന സംശയഃ ..
മഹിഷ ഉവാച ..
ഇത്യാഽഽകർണ്യ വചസ്തസ്യ സൈരംധ്രീ പ്രാഹ താം തദാ .. 49 ..
പ്രഹസ്യ മധുരം വാക്യം കാമശാസ്ത്രവിശാരദാ ..
മന്ദോദരി നൃപഃ പ്രാപ്തഃ സൂര്യവംശസമുദ്ഭവഃ .. 5.17.50 ..
രൂപവാൻബലവാൻകാംതോ വയസാ ത്വത്സമഃ പുനഃ ..
പ്രീതിമാന്നൃപതിർജാതസ്ത്വയി സുന്ദരി സർവഥാ .. 51 ..
പിതാഽപി തേ വിശാലാക്ഷി പരിതപ്യതി സർവഥാ ..
വിവാഹകാലം തേ ജ്ഞാത്വാ ത്വാം ച വൈരാഗ്യസംയുതാമ് .. 52 ..
ഇത്യാഹാഽസ്മാൻസ നൃപതിർവിനിഃശ്വസ്യ പുനഃ പുനഃ ..
പുത്രീം പ്രബോധയത്വേതാം സൈരംധ്ര്യഃ സേവനേ രതാഃ .. 58 ..
വക്തും ശക്താ വയം ന ത്വാം ഹഠധർമരതാം പുനഃ ..
ഭർതുഃ ശുശ്രൂഷണം സ്ത്രീണാം പരോ ധമോഽബ്രവീന്മനുഃ .. 54 ..
ഭർതാരം സേവമാനാ വൈ നാരീ സ്വർഗമവാപ്നുയാത് ..

തസ്മാത്കുരു വിശാലാക്ഷി വിവാഹം വിധിപൂർവകമ് .. 55 ..

മന്ദോദര്യുവാച ..

നാഽഹം പതിം കരിഷ്യാമി ചരിഷ്യേ തപമദ്ഭുതമ് ..

നിവാരയ നൃപം ബാലേ കിം മാം പശ്യതി നിസ്ത്രപഃ .. .. 56 ..

സൈരംധ്ര്യുവാച ..

ദുർജയോ ദേവി കാമോഽസൗ കാലോഽസൗ ദുരതിക്രമഃ ..

തസ്മാന്മേ വചനം പഥ്യം കർതുമർഹസി സുംദരി .. 57 ..

അന്യഥാ വ്യസനം നൂനമാ പതേദിതി നിശ്ചയഃ ..

ഇതി തസ്യാ വചഃ ശ്രുത്വാ കന്യോ വാചാഥ താം സഖീമ് .. 58 ..

യദ്യദ്ഭവേത്തദ്ഭവതു ദൈവയോഗാദസംശയമ് ..

ന വിവാഹം കരിഷ്യേഽഹം സർവഥാ പരിചാരികേ .. 59 ..

മഹിഷ ഉവാച ..

ഇതി തസ്യാസ്തു നിർബംധം ജ്ഞാത്വാ പ്രാഹ നൃപം പുനഃ ..

ഗച്ഛ രാജന്യഥാ കാമം നേയമിച്ഛതി സത്പതിമ് .. 5.17.60 ..

നൃപസ്തു തദ്വചഃ ശ്രുത്വാ നിർഗതഃ സഹ സേനയാ ..

കോശലാന്വിമനാ ഭൂത്വാ കാമിനീം പ്രതി നിഃസ്പൃഹഃ .. 61 ..

ഇതി ശ്രീദേവീ ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പചമസ്കംധേ സപ്തദശോഽധ്യായഃ .. 17 ..

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=ദേവീഭാഗവതപുരാണമ്/സ്കന്ധഃ_05/അധ്യായഃ_17&oldid=74850" ഇത്യസ്മാദ് പ്രതിപ്രാപ്തമ്

-